09/755412 -09/755412

	z
Subclass	SIFICATIO
Class	ISSUE CLASSIFICATION

Best Available Copy

PATENT	NUMBER	7

H	IS	UTILI	TY	Patent	An	plicat	ion
u	·.U.	CILL		1 aloni	\neg P	pnoat	IQI

o.o. orizir i atom Appilo	
ハファ O.I.P.E.	PATENT DATE
TR. LMI NITTE	
SCANNED () Q.A.	

	APPLICATION NO. 09/755412	CONT/PRIOR	CLASS 381 704	SUBCLASS	ART UNIT 2643 - 4	EXAMINER Chawar	y. V
POW ICANITO	Sylvia Alla Michael Bu	egro chler المركزة O		256			·
71715	said metho	identify d, and a	ing a tr hearing	ansient ac device	oustic sce	ne, applica	tion of

:		·	ISSUING C	CLASSIFICATION		
ORIGINAL				CROSS REFERENCE(S)		
CLA	ss s	UBCLASS	CLASS	SUBCLASS (ONE SUBCLASS PER BLOCK)		
INTERN	ATIONAL CLAS	SIFICATION				
			į.	☐ Continued on Issue Slip Inside File Jacket		

Orwg. Print f	N	1.000	Print Claim for O.G. DWANCE MAILED
(Dat		1.000	
(Dat	0)	ISSU	JE FEE
		ISSL	E FEE
	1	ISSL	IE FEE
	1		
	A	mount Due	Date Paid
(Dat	e)		
		ISSUE BAT	CH NUMBER
r) (Dat	e)		
			, Sections 122, 181 and 368
θ	may be prohibited	may be prohibited by the United S	may be prohibited by the United States Code Title 35 zed employees and contractors only.

(FACE)